ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ވޯޓާ ޑިސްޓިލާ
ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން
TENDER/HMH/2024/005
JANUARY 29, 2024
HULHUMALE ‘HOSPITAL
Huvandhuma Hingun, Hulhumale’, Rep. ofMaldives

TENDER/HMH/2024/005
އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ލެބޯޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ވޯޓާ ޑިސްޓިލާ ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.
1. ބިޑަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް
1.1 މިބީލަން ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު18/2014:) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވިފައިވާ ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނިތައް
 ޕާޓްނަޝިޕް ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓްނަރޝިޕްތައ
 ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތައް
 އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިތައް
1.2 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގައި މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ރަނގަޅަށް ކިޔައި ދިރާސާ ކުރަން ވާނެއެވެ.
1.3 ބީލަން ތައްޔާރު ކުރުމުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުން ވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމާއި، ބީލަމުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުންތައް
ހަމަކޮށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަކީ ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
1.4 ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ދެ ( )2 ވަނަ މާއްދާ "މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީ ލް " ގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި
ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.
1.5 ބީލަން އިވެލުއޭޓްކޮށް އެވޯޑު ކުރެވޭނީ ޖުމުލަކޮށް އެންމެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
1.6 ހުށަހަޅާތަކެއްޗަކީ އެކަށީގެންވާ ކޮލިޓީގެ އަދި އެންމެ އެދެވިގެންވާ އަގުތަކެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ބަލާނީ މާރކެޓް ގައި
ލިބެންހުރި ތަކެއްޗަށް ބަލައި ހޮސްޕިޓަލް ގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމުންނެވެ.
1.7 މިނިމަމް ރިކުއާމެންޓް ފުރިހަމަނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
1.8 ބީލަމުގައި ރެޖިސްޓްރީ ވުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކަރުދުާހ ގައި ހިއްސާކުރެވިފައިވާ 'ގޫގުލް ފޯމް' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.9 ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހުށަހެޅޭނީ އެއް (1) ބީލަމެވެ. އެއް ބީލަމަށްވުރެ ގިނަ ބީލަން އެއްވެސް ފަރާތަކުން
ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ބީލަމެއް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ.
1.10 މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ތިން ( )3 ވަނަ މާއްދާގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމައަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
1.11 މައުލޫމާތު ކަރުދާހާއިއެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ 'ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
Page 1of7

TENDER/HMH/2024/005
1.12 ބީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކީ މިފަދަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމު ގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހިނގަމުންދާ
ތަނެއްކަމުގައިވާންވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ސަރުކާރުގެ ތަންތަނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް
އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.
1.13 ބީލަމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުތައް ފުރިހަމަ ނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބާޠިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
މިހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. މަސައްކަތުގެ ތަފްޞީލް
Description Quantity(EA) #
1 WATERDISTILLER 1
REFERTOTHESPECIFICATIONATTACHEDINANNEX1
2.1 އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ލިސްޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޔުނިޓް އޮފް މެޝަރ UOM((އާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން އެ އައިޓަމަށް ޖެހޭ އަގު
އެނގޭނެހެންނެވެ.
2.2 ބީލަމުގެ އައިޓަމްތައް އެވޯޑު ކުރެވޭ ފަރާތާއިމެދު އެއްބަސްވުމެއް ހެދި އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި މިހޮސްޕިޓަލަށް
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭނެއެވެ.
2.3 މިތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް (ޑެލިވަރީ އަދި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް) ހުށެހެޅޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ ތިރީސް ( )30 ދުވަހެވެ. މުމުއްތަށްވުރެ
ދިގުކޮށް ހުށަހަޅާ ބީލަންތައް ބާތިލު ކުރެވޭނެއެވެ.
3. ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި
3.1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް (ބިޑު ހުށަހަޅާ ފޯމް އަދި ކޯޓޭޝަން) ތަކުގެ ހާޑު ކޮޕީ ހުށަހަޅަންވާނީ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ
ސިޓީ އުރައިގައެވެ . މި ލިޔުންތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ލިޔެކިއުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ ސޮފްޓް ފައިލްގެ PDF((ޕެން ޑްރައިވްއެއްގައެވެ.
ބީލަން އިވެލުއޭޝަން ޝީޓް އީމެއިލް ކުރާތާ ފަނަރަ ( )15 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕެންޑްރައިވް އަނބުރާ ގެންދިއުމަކީ ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ
ޒިންމާއެކެވެ. މިފަދައިން ޙަވާލުނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕެންޑްރައިވްތައް މިމުއްދަތުގެ ފަހުން ނައްތާލެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
Page2of7

TENDER/HMH/2024/005
3.1 އަންދާސީ ހިސާބު / ޕްރޮޕޯސަލް
3.1.1 ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް
3.1.2 ސަޕްލައިކޮށްދެވޭނެ އަގު / ކޯޓޭޝަން (ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާތިލުވާ މުއްދަތު މަދުވެގެން 90(ނުވަދިހަ) ދުވަސް
ވާންވާނެއެވެ.)
3.2 ކުންފުނީގެ މައުލޫމާތު
3.2.1 ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް (ކުންފުނީގެ ނަމާއި ފުރިހަމަ އެޑްރެސް، ފޯނު ،ފެކްސް، އީމެއިލް އެޑްރެސް އަދި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް)
3.2.2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓުން ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ 'ކޮމްޕެނީ ޕްރޮފައިލް އިންފޮމޭޝަން ޝީޓް ' ގެ ކޮޕީ
3.2.3 ޖީ.އެސް.ޓީ ރެޖިސްޓްސްރޭޝަން ކޮޕީ (ޖީއެސްޓީއަށް ރެޖިސްޓާ ވުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމްކުރާ މިންގަނޑުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް)
3.2.4 ޓެކްސް ކްލިއަރެ ންސް ލިޔުން (ބީލަން ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން 3 މަސް ހަމަނުވާ)
3.3 ތަޖްރިބާ ހުރިމިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުން
3.3.1 ވޭތުވެދިޔަ ދެ (2) އަހަރު ދުވަސްތެރޭ)ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެށިގެން ޖަނަވަރީ 2024އަށް (މިމަސައްކަތާއި ގުޅުންހުރި
(މެޑިކަލް އެކުއިޕްމެންޓް ސަޕްލައިކުރުން) މަސައްކަތް ނިންމިކަމުގެ ލިޔުންތައް (މަސައްކަތް ކުރުވި ފަރާތުން ދީފައިވާ)
ހުށަހެޅުން.
3.3.2 ތަޖުރިބާއަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔުންތަކުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭނެއެވެ. ސައްހަކަން ކަށަވަރުނުވާ
ސިޓީތައް އިވެލުއޭޝަނުގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ސިޓީގައި ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތު ހުންނަންވާނެއެވެ.
• ކުރި މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް
• މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު
• މުއްދަތު
• މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚް
މުހިއްމު ނޯޓް: މިމައުލޫމާތު ނުހުންނަ ލިޔުންތައް އިވަލުއޭޝަންގައި ބައިވެރި ނުކުރެވޭނެއެވެ . ޕާޗޭސް އޯޑާ އާއި އެގްރިމެންޓް
ފަދަ ލިޔުންތައް ރިފަރެންސްގެ ގޮތުގައި ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.
3.3.3 މަސައްކަތާއި ގުޅުން ހުރިކަމަށް ބެލެވޭނީ މެޑިކަލް އެކުއިޕްމެންޓް ސަޕްލައިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކެވެ.
3.4 ކޮލިޓީ ވެރިފައިކުރުމަށް ލިޔުން ހުށަހެޅުން
3.4.1 އަގު ހުށަހަޅާއައިޓަމުގެ ކޮލެޓީ ކަށަވަރުކުރުމަށް ސީ.އީ، އައި.އެސް.އޯ ނުވަތަ އެފް.ޑީ.އޭ ސާޓިފައިޑް ލިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.5 އައިޓަމްތަކުގެ ކެޓަ ލޮގް ހުށަހެޅުން
3.5.1 ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި އަގު ހުށަހަޅާ އައިޓަމުގެ ތަފްޞީލު ހިމެނޭ ފޮޓޯޖެހި ކެޓަލޮގެއް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
Page3of7

TENDER/HMH/2024/005
4. އަގުހުށަހެޅުން
4.1 ތަކެތި ސަޕްލައި ކުރަން ހުށަހަޅާ އަގަކީ މިފަދަ ތަކެއްޗަށް އެކަށީގެންވާ އަގެއް ކަމުގައިބަލާނީ މާރކެޓް ރޭޓްތަކަށް ބަލައި ހޮސްޕިޓަލުގެ
ޓެކްނިކަލް ޓީމްއިން ހަދާ ސާވޭގެ މައްޗަށެވެ.
4.2 ހުށަހަޅާ އަގުތަކަ ކީ އެކަށީގެންނުވާ އަގުތަކެއް ނަމަ އެފަދަ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ބާތިލް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި އެކަން އެފަރާތައް ތަފްސީލާއި އެކު
އެންގޭނެއެވެ.
4.3 ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރެޖިސްޓާވުމަށް ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރާ މިންގަނޑުގެ ވިޔަފާރިތަކުން އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.
5. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާނެގޮތް (ބިޑު ހުށަހަޅާ ފޯމް ، ކޯޓޭޝަން އަދި ޕެންޑްރައިވް)
ސިޓީ އުރަ އެޑްރެސްކުރަންވީގޮތުގެ ފޯމެޓް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
BIDREFERENCE:TENDER/HMH/2024/005
BIDDER:
____
Hulhumalé’Hospital
HuvandhumaaHingun,Hulhumalé
+960 3350113/3350152
6. އި ވެ ލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތް
6.1 އަގަށް މާކްސްދޭނީ އެންމެ ކުޑައަގެށް ހުށަހަޅާފަރާތަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށް ޕްރޮރާޓާ އުސޫލުންނެވެ. ފައިނޭންޝިއަލް
އިވެލުއޭޝަންގައި ބައިވެރިކުރެވޭނީ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންއިން ފާސްވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތަކެވެ .
6.2 މިމަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި މިވާ އުޞޫ ލުން މުޅި ޕްރޮޕޯސަލް ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެންމެ
މަތިން މާކްސް ލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.
6.3 މަސައްކަތުގެ އަގު
އަގަށް މާކްސްދެވޭނީ އެންމެ ކުޑައަގެއް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް،
އެންމެ ކުޑަ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަގަށް ބަލައި ނިސްބަތުން މަދުން މާކްސް ދެވޭ، ޕްރޯރާޓާގެ އުސޫލުންނެވެ.
1 އަގު 80 ޕޮއިންޓް
2 މުއްދަތު 15 ޕޮއިންޓް
3 ތަޖުރިބާ 5 ޕޮއިންޓް
6.4 މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު
މުއްދަތަށް މާކްސްދެވޭނީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހަޅާފަރާތްތަކަށް ގިނަމާކްސް ލިބޭގޮތަށެވެ. އަދި އެންމެ ދިގު މުއްދަތެއް ހުށަ ހަޅާ
ފަރާތަކަށް، އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއް ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ މުއްދަތަށް ބަލައި ނިސްބަތުން މަދުން މާކްސް ދެވޭ، ޕްރޯރާޓާގެ އުސޫލުންނެވެ.
Page4of7

TENDER/HMH/2024/005
6.5 ތަޖު ރިބާ
މިބަޔަށް މާކްސް ދެވޭނީ ހުށަހަޅާ ލިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުގެ އަގަށް ބަލައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ޕޮއިންޓް
250،000ރ އަށް ވުރެން ދަށް 1.25
250،001ރ އާއި 500،000ރ ދެމެދު 2.5
500,001ރ އަށްވުރެ މަތި 5
7. ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ގަޑިއާއި ތަން
ބީލަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގަޑިތަކަށް ސަމާލުކަން ދޭންވާނެއެވެ. ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް މިބީލަމުގައި
ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ކުރިން ބީލަން ހުށަހަޅަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ތަނަށް ހާޒިރުވާންވާނެއެވެ .
އަދި ވަގުތު ހަމަވުމަށްފަހު ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބީލަން ބަލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ.
އިއުލާން އާއްމުކުރުން 29 ޖަނަވަރީ 2024
ބީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމް
2024 ފެބްރުވަރީ 6ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގެ ކުރިން ގޫގުލް ފޯމް
މެދުވެރިކޮށް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ. ސުންގަޑީގެ ފަހުން ފޮނުވާ ފޯމްތައް
ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން: ބަލައިނުގަނެވޭއެވެ. އަގު ހުށަހެޅޭނީ ބީލަމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
ރެޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ފޮނުވުމަށްފަހު ފޯމު ލިބުނުކަން ޔަޤީންކުރުމަކީ ބީލަމުގައި
ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ބީލަން ރެޖިސްޓްރޭޝަން ގޫގުލް ފޯމް ލިންކް: https://forms.gle/x5yLrKimsuCVSZhX7
2024 ފެބްރުވަރީ 6ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ނިޔަލަށް
ސުވާލުތަށް އީ-މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުން:
tender@hmh.mv އަށް ސުވާލު އީމެއިލް ކުރެއްވުން
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުފޮނުވުން: 2024 ފެބްރުވަރީ 8ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00ގެ ކުރިން
ތާރީހް: 11 ފެބްރުވަރީ 2024
ބީލަން ހުށަހެޅުން ގަޑި: 10:00 ހެނދުނު
ތަން: ވައްލަ މީޓިންގ ރޫމް / ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް
ނޯޓް: ގަޑިއަށް ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީ ލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތުދެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
Page5of7

TENDER/HMH/2024/005
8. އެވޯޑް ކުރުން
8.1 ބީލަން އިވެ ލުއޭޓްކުރުމުން، ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތާއި އަދި ކާމިޔާބުނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަން އަންގާނެއެވެ.
8.2 ބީލަން އެވޯޑްވިކަމަށް ބަލާނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ. ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިކަން އެންގުމަށްފަހުވެސް އެއްބަސްވުމުގައި
ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ބީލަން ކެންސަލްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިހޮސްޕިޓަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
8.3 މަސައްކަތް އެވޯޑްކުރަން ބީލަން އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީން ނިންމައި އެކަން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެންގުމުން މަސައްކަތް ކުރެވެން ނެތްކަމަށް
ބުނުން، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ހާޒިރުނުވުން، މަސައްކަތުން ބައެއް ނިންމާފައި މަސައްކަތް ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ މަސައްކަތް ނުނިމި
ލަސްވާތީ އެގްރީމެންޓް ބާތިލްކުރަންޖެހުންފަދަ ހާލަތެއްގައި ބީލަން ކާމިޔާބުކުރިފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސިޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއަށް ރިޕޯޓު
ކުރެވޭނެއެވެ. މިފަދަ ފަރާތްތައް މިނިސްޓްރީގެ އުޞޫ ލާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަ (6) މަހާއި އެއް (1) އަހަރާއި ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް
ބްލެކް ލިސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ.
9. ބީލަން ބާތިލް ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް
9.1 ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ސައްޚަނޫން މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވުން
9.2 މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވުން (މިނިމަމް ސްޕެސިފިކޭޝަން ފުރިހަމަނުވުން)
9.3 މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ފަރާތަކާއި ބީލަން ހުށަހަޅާފަރާތާއި ތިމާގެކަމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ގުޅުމެއްއޮވެ
އެކަމުގެ ސާފު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިނުވުން
9.4 މަޢުލޫމާތު ކަރުދުާހގެ ތިން (3) ވަނަ މާއްދާގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް ހުށަހަޅާފައިނުވުން
އަދި ސޮފްޓް ފައިލް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި ޕެންޑްރައިވްގައި ހުށަހަޅާފައިނުވުން
9.5 ޑެލިވަރީ އަދި އިންސްޓޯލް ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ މުއްދަތު ތިރީސް (30) ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރުވުން
9.6 މިމަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާއިއެކު އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާ 'ބީލަން ހުށަހަޅާ ފޯމް ' ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޯމު ފުރިހަމަނުކޮށް ނުވަތަ ފޯމުހުށަނާޅާ
އަންދާސީ ހިސާބްތަށް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.
ނޯޓު: މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3350113 އަށް ނުވަތަ އީމެއިލް ކުރައްވާނީ tender@hmh.mv
އަށެވެ.
29 ޖަނަވަ ރީ 2024
Page 6of7

TENDER/HMH/2024/005

Page 7 of 7

ANNEX1: SPECIFICATION SHEET

GENERAL INFORMATION
NAME Water Distiller CATEGORY Medical Equipment
A water distiller serves the purpose of producing high-quality, purified water by removing impurities and contaminants through the process of distillation. Distilled water is essential for various applications in medical laboratories due to its purity. Here are some key purposes of a water distiller in a medical lab: Equipment Maintenance, media Preparation, microbiology Procedures, Diagnostic procedure (some clinical diagnostic tests and assays require distilled water to ensure accurate and reliable results. The absence of contaminants helps maintain the integrity of patient samples and reagents.) and buffer and Solution Preparation

CLINICAL
PURPOSE

TECHNICAL SPECIFICATION

1. Capacity: 12 lt/hr.
2. Distilled water storage tank capacity: 24 litres.
3. Fully automatic operation with microprocessor control system.
4. CO2 degassing through the gas exhaust pipe.
5. Safety system and warning led lights for:
5.1 High water pressure
5.2 Low water pressure
5.3 Heater failure
5.4 Half full storage tank
5.5 Full storage tank
6. Water supply controlled by the solenoid valve which stops the water flow when the distilled water tank is full and the distillation is re-started when water tank is withdrawn.
7. Energy saving design by the distillation of heated cooling water.
8. Protected heaters against running dry.
9. Stainless steel heaters.
10. Boiling tank, storage tank and condenser made of stainless steel.
11. Suitable for bench and wall mounting.
12. Easy servicing to decrease maintenance time.
13. Supplied with siliphos cartridge filter to decrease calcification on the heaters.
14. Minimum Water consumption.
15. Minimum 2 years warranty must be provided.
16. All spare parts should be available in market for at least 5 years.
17. Installation and service support must be provided.

TECHNICAL
SPECIFICATION